

Page 1 of 10 Project No.: 18220WC302584

Appendix I -- Test Setup Photograph_MPE

EUT Base support input + Standby






Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited






Project No.: 18220WC302584 Page 2 of 10

EUT Base support input + iPhone 13 operating (10% electric quantity) 0,2,4 cm







Code:AB-RF-05-b

Hotline
400-003-0500

www.anbotek.com.cn






Project No.: 18220WC302584 Page 3 of 10

Photo of MPE Measurement at 6 cm










Project No.: 18220WC302584 Page 4 of 10

Photo of MPE Measurement at 8 cm











Project No.: 18220WC302584 Page 5 of 10

Photo of MPE Measurement at 10 cm





Code:AB-RF-05-b






Project No.: 18220WC302584 Page 6 of 10

Photo of MPE Measurement at 12 cm





Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited











Project No.: 18220WC302584 Page 7 of 10

Photo of MPE Measurement at 14 cm
















Project No.: 18220WC302584 Page 8 of 10







Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited












Page 9 of 10 Project No.: 18220WC302584

















Page 10 of 10 Project No.: 18220WC302584







Code:AB-RF-05-b

